



## Future-proofing our children

### Tlhomamiso 1

Setlhogo

Ditaelo tsa bathomamisiwa

**Mokaedi wa batsadi**  
Sekolo sa Tshipi ithutelo lapeng



## Go Motsadi

O amogelesegile mo **Ditaelo tsa bathomamisiwa** thuto ya Tlhomamiso 1.

Mokwalo o o go fa thutuntsho e potlana gore o ka ruta jang thuto e.

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Fa tlase ke maele a go ipaakanya le go ruta thuto e::

Kgato	Tiriso
1	<p>Etela maranyane a New Apostolic Church Website ka go tobetsa seele se se latelang mo maranyaneng a gago a WhatsApp:</p> <p><a href="https://bit.ly/3NACSSHS">https://bit.ly/3NACSSHS</a></p>
2	<p>Kgobokanya di dirisiwa tse di latelang go netefatsa fa o ipaakanyeditse thuto e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baebele</li> <li>• Mokwalo wa thuto wa PDF o o setseng o baakantswe.</li> <li>• Pena le lekwalo la ngwana, etc.</li> <li>• Setshwantsho sa motshikhinyego se se leng thuso e nngwe</li> <li>• Katakasima le Dipotso le dikgarabo (bogolo jang mo bathomamisiweng)</li> </ul> <p><b>Ela tlhoko:</b></p> <p>2.1: Nako e siametseng go ruta ke maphakela a sontaga morago ga tirelo ya tshipi, go tsamaelana le lenaneo la malatsi otlhe a sekolo sa tshipi, go tsewedisa lenaneo.</p> <p>2.2: Ka tswe-tswe dira thuto e nne khutshwane , o etse tlhoko gore bana ba reeditse ka kelelelo – o itse ngwana wag ago botoka! <i>Tirelo ya sekolo sa tshipi ga e hete metsotso e 45 .</i></p> <p>2.3: Thuto e lebaganye (Bathomamisiwa 1).</p> <p>2.4: O ka kopa thuso mo morutabana wa gago wa bathomamisiwa fa o tlhoka thuso.</p>
3	<p>Rapela (Bona thapelo ko bofelelong jwa thuto e) O kope Modimo go go thusa go ruta ka tsela e a eletsang re ka e ruta ka teng.</p>



## Go ruta thuto ya batlhomamisiwa mo lapeng

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Re tswela ka go abalana maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
4	Dira seemo se se siameng, se se senang dikgoreletsi se wena le bana/ngwana le leng fa go tshwanang. <b>Sekai:</b> Nnang mo tafoleng.
5	Bala thuto. E bale gape gore o e tlhaloganye. Lebelela setshwantsho sa motshikinyego go re o tlhaloganye botoka.
6	Kwala dintlha tse o batlang go di gakologelwa.
7	Tlhaloganya maikaelelo a thuto a e leng gore ngwana wa gago o tshwanetse go a gakologelwa.
8	Ruta ngwana wa gago thuto.
9	Supegetsa ngwana wa gago setshwantso sa motshikinyego mme o soboke molaetsa.
10	Laela ngwana go dira tekeletso e mo lokwalong la gagwe la ikatiso (Le nna ke batla go.....)
11	Rapela, kana kopa ngwana wa gago go rapela go tswala thuto.

Di dirisiwa tse di leng teng go ithutela ko lapeng

Tse ke dingwe tsa di dirisiwa tse di ka thusang mo thutong:

1. WhatsApp, buisanyang le ba lelapa le lengwe ka thuto ya batlhomamisiwa 1.
2. Buisanyang ka thuto le batsadi ba bangwe go tsaya tlhaloso pele ga o ka ruta.
3. Gololesega go tlhotlhomisa ka thuto e gore o nne le kitso e e oketsegileng



# Thuto

<b>Setlhogo</b>	Ditaelo tsa batlhomamisiwa
<b>Maikaelelo a thuto</b>	Bana le batsadi ba lemoge botlhokwa jwa tlhomamiso le nako ya ipaakanyo. Ba itse gore thuto e tshotse eng. Batsadi ba rotloetswa go ema batlhomamisiwa nokeng.

## Tshoboko ya thuto:

### 1. Ditaelo tsa batlhomamisiwa – Nako ya ipaakanyo!

- Batsadi ba dira maikano a go neela bana ba bone mo Modimong ka tumelo ka nako ya kolobetso ya metsi le ya mowa.
- Dithuto tsa batlhomamisiwa di ba baakanyetsa go dira maikano a mo Modimong ka bo bone.
- Thuto ya batlhomamisiwa e ba fa tshedimosetso ka tiro ya Mpodimo, Thuto ya ga Jeso le tsotlhe tse di botlhokwa mo tumelong ya rona.
- Ko bofelong jwa thuto batlhomamisiwa bat la bob a itse dintlha tse di botlhokwa tsa tumelo le maikaelelo a Modimo mo lenaneong la gagwe la poloko. Ba tla nna le keletso mo pelong tsa bone go **batla go tshela tumelo ya bone!**
- Ka letsatsi la tlhomamiso batsadi ba gololwa mo maikarabelong a batlhomamisiwa mme e nne bone b aba tsayang maikarabelo ao **Ka tshegofatso** ya Rara wa legodimo.
- Bana bat la supa se ka go bua maikano a bone:

***Ke tlhobosa satane le ditiro tsa gagwe, mm eke ineele mo go Wena, O Modimo o boraro, Rara, Morwa, le Mowa o o boitshepho, ka tumelo, boineelo, le maitlamo a go nna le tumelo mo go wena go fitlha ko bokhutlong. Amen.***

- Ka go segofatsa maikano a, Rara wa legodimo o thusa batlhomamisiwa go kgona go tshwara maikano a.
- Motlhomamisiwa ga a ithuti maikano a fela, o ithuta le gore a raya eng.

### 2. Polelopele ya dithuto – Thuto e ruta ka ga eng?

Ngwaga wa ntlha wa tlhomamiso, dintlha tse di latlelang di tla rutiwa:



- |   |   |
|---|---|
| - Confirmation instruction                          | - Prayer  |
| - The post-apostolic age                            | - Christianity in Europe – Enlightenment        |
| - Divine service for the departed                   | - Special services during the year              |
| - The significance of the Roman emperor Constantine | - The Albury Circle                             |
| - Our Creed   | - The first apostles of the end-time are called |
| - Catechism   | - The Catholic Apostolic Church                 |
| - The Reformation I                                 | - The New Apostolic Church comes into being     |
| - The Reformation II                                | - Growth of the New Apostolic Church (Part 2)   |
| - World Religions - Judaism, Christianity, Islam    | - Our divine service                            |
| - My Bible  | - Protecting God's creation                     |
| - The Ten Commandments                              | - Chief Apostle ministry                        |
| - The fear of God - 1st and 2nd Commandments        | - Our congregation and district                 |
| - Keeping the Sabbath holy - 3rd Commandment        | - The present and the future                    |
|   | - Confirmation vow                              |

### 3. Polelopele ya thuto – go diragala eng mo thutong?

Thuto nngwe le nngwe e rulagantswe go tshwana. Thuto e na le tse:

- Maikaelelo (a thuto) le tshoboko ya thuto
- Ditshwantsho go thusa go akanya sentle
- Tekeletso (mo lekwalong la ithuto)
- Didirisiwa tsa thuto (ke fela lekwalo la morutabana kana motsadi)
- Dintlha tsa thuto (Ko bofelong jwa thuto o tshwanetse go soboka dintlha tsa botlhokwa)
- **Le nna ke batla go...** keletso e e rotloetswang ke thuto gore o tshele tumelo ya gago
- Tiro ya ko lapeng.

Morutabana o tla bo a tshotse lekwalo la morutabana kana motsadi.

Motlhomamisiwa o tla bo a tshotse bukana ya moithuti.

**E Ke nako e faphegileng – ke nako ya go ithuta, go gola, go botsa dipotso – go tsaya karolo. Go buisanya le morutabana ke ntlha e e botlhokwa ya motlhomamisiwa go tthaloganya tumelo.**



## Thuto e e re ruta eng?

- Ka letsatsi la tlhomamiso ke tsaya maikarabelo a matona : maikarabelo a botshelo jwa me jwa semowa !
- Ke ipaakanyetsa letsatsi le!
- Ke batla go tshela tumelo ya me.

## Dipotso tse re ka di botsang:

### 1. A ke ka ithuta thuto e ka pelo?

Karabo: Go botlhokwa go ithuta dintlha tse di botlhokwa tsa thuto e le gore di gole mo pelong ya gago.

### 2. Ke tshogile, ke maikarabelo a magolo, a ke tla bo ke ipaakantse?

Karabo: Mo tsamaong ya ngwaga, o tla gola mo kitsong le go tlhaloganya. Ga o na go itse sengwe le sengwe, moo go go molato. Batsadi bag ago bat la go ema nokeng, morutabana le moruti. Bogolo go tsotlhe, Modimo o batla go go segofatsa. Tshegofatso ya Modimo e tla go thusa go diragatsa maikano a gago mo go ene.

### 3. A thuto ya bobedi ya batlhomamisiwa e thata?

Karabo: Thuto ya bobedi e go okeletsa kitso . boitumelo bo a gola jaaka o ntse o atlamela letsatsi la gago le legolo, O simolola go balelwa mo bananeng ba phuthego ya gago! Go gontsi mo o lebeletseng mo go gone!

## Thapelo ya ga mme le rre go e rapela pele ga thuto:

*Modimo o rategang, ke lebogela letsasti le*

*Segofatsa batsadi le bana botlhe*

*Mma re ikutlwele boleng teng jwa gago*

*Segofatsa thuto e re yang go e amogela*

*Re kopa o re rute go go direla*

*Re thuse go dira thato ya gago*

*Gore re golele gaufi le wena*

*Romela Jeso go tla go re tsaya*

*Mme re bo re ipaakanyeditse go mo kgatlhantsha*

Amen